


# APS5

Sifon za veš mašinu nadžbukni sa odzračnikom, bela DN32



## Primena

Za povezivanje veš mašine ili sudomašine

## Karakteristike

- MATERIJAL ABS
- Priključak na odvodnu cev Ø32 mm
- Ventil za prijem vazduha za izjednačavanje vakuuma u sistemu odvoda
- Servisni pristup za lako čišćenje
- Klapna suvog sifona protiv mirisa iz kanalizacije

## Obim isporuke

- Plastična rozeta
- Telo odvoda i sifona

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
APS5	8595580523114	0,10   7,64   233,8 kg	150×80×100   590×240×390 mm	75   2100 kom

## Garancije

2/3 godina \*

## Norme

EN 274

## Tehničke specifikacije

- 4 l/s